

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, člana 27 stav 1 tačka 25 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 002/18), a u vezi sa članom 53 stav 2 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11 i 66/12, 31/14, 53/14, 004/18), člana 12 stav 1 tačka 23 i člana 34 stav 1 tačka 44 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 25/04, 33/06, "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. br. 021/10, 032/13, 047/17), Skupština opštine Bijelo Polje na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2018. godine, donijela je

## **ODLUKA**

### **o radnom vremenu I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovom odlukom uređuje se radno vrijeme poslovnih objekata privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika, organa lokalne uprave i područnih odjeljenja državnih organa u kojima se pružaju usluge građanima u oblasti komunalne djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva, kulture i sporta, igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Opštine Bijelo Polje.

#### **Član 2**

Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost u objektima iz člana 1 ove odluke obavezni su da donesu odluku o rasporedu dnevnog i nedjeljnog radnog vremena, i dnevnog vremena u dane državnih praznika, pridržavajući se radnog vremena utvrđenog ovom odlukom.

Odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se posebnoj službi lokalne uprave nadležnoj za poslove komunalnog nadzora (u daljem tekstu: Komunalna policija), radi ovjere štambiljom.

Odluku iz stava 1 ovog člana privredni subjekat dužan je da drži u objektu u kome obavlja djelatnost iz člana 1 ove odluke.

#### **Član 3**

Kada je ovom odlukom radno vrijeme za odredjenu djelatnost ili na određenim poslovima propisano u različitom trajanju u ljetnjoj i zimskoj sezoni, privredni subjekat koji obavlja djelatnost tokom cijele godine dužan je da utvrdi i istakne početak i završetak radnog vremena posebno za ljetnju a posebno za zimsku sezonu.

Privredni subjekat koji obavlja djelatnost sezonski, u smislu posebnog zakona kojim se uređuje turizam, dužan je da utvrdi i istakne radno vrijeme za tu sezonu.

#### **Član 4**

Radno vrijeme određuje se za ljetnji i zimski period.

Ljetnji period traje od 1. aprila do 31. oktobra.

Zimski period traje od 1. novembra do 31. marta.

#### **Član 5**

Početak i završetak radnog vremena ističe se na vidljiv i jasan način na ulazu u objekte u kojima se obavlja djelatnost iz člana 1 ove odluke.

## **II POSEBNE ODREDBE**

### **RADNO VRIJEME PREMA VRSTI DJELATNOSTI**

#### **1. Komunalne djelatnosti**

#### **Član 6**

Obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno određenih poslova u komunalnim djelatnostima, čija priroda i potrebe zahtijevaju kontinuitet, organizuje se u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (snadbijevanje vodom, održavanje čistoće, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, pružanje pogrebnih usluga, osim poslova sahranjivanja, održavanje i korišćenje deponija, javna rasvjeta, poslovi hitnih intervencija i sl.), uključujući i neradne i praznične dane.

Na poslovima naplate komunalnih usluga privredni subjekti rade svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Šaltere službe u Elektrodistribuciji radiće svakog radnog dana u vremenu utvrđenom Odlukom poslovodnog organa u skladu sa opštim aktom, s tim da rad mora biti obezbijeđen od 07:00 - 15:00 časova.

Na poslovima sahranjivanja i ostalih pogrebnih usluga komunalni objekti rade svakog dana od 10:00 do 18:00 časova uključujući i neradne i praznične dane.

Privredni subjekti koji rade na ovim poslovima obavezni su u komunalnim objektima (kapele, gasalhane i sl) omogućiti i radno vrijeme u pomenutim objektima u dužem trajanju od vremena navedenog u predhodnom stavu ovog člana ako to zahtijevaju potrebe vjerskog obreda vezane za sahranjivanje.

## **2. Trgovina**

### **Član 7**

Objekti u kojima se vrši promet robe na malo i veliko radiće svakog radnog dana prema radnom vremenu utvrđenom odlukom poslovodnog organa privrednog društva, odnosno preduzetnika, u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, s tim da radno vrijeme bude u intervalu:

od 06:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 06:00 do 21:00 h u zimskom periodu.

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana, u skladu sa Odlukom poslovodnog organa odnosno preduzetnika, ukoliko nađu ekonomski interes, mogu raditi u intervalu:

od 06:00 do 24:00 h u ljetnjem,

od 06:00 do 23:00 h u zimskom periodu i

od 00:00 do 24:00 h samoposluge - dragstor

Odluku iz stava 2 ovog člana privredna društva i preduzetnici dužni su u roku od 3 dana prije početka primjene iste dostaviti službi za vršenje komunalnog nadzora.

### **Član 8**

Privredna društva i preduzetnici koji imaju dva ili više trgovinskih objekata na području opštine, dužni su da odrede dežurne prodajne objekte neradnim danima i u dane državnih praznika, koji će raditi u skladu sa odlukom o radnom vremenu poslovodnog organa, privrednog društva ili preduzetnika.

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana dužni su da na vidnom mjestu svojih objekata istaknu obavještenje sa nazivom i adresom objekta koji radi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

### **Član 9**

Trgovinski centar u smislu ove odluke predstavlja skup trgovinskih, ugostiteljsko-turističkih, zanatskih, kulturno-zabavnih i ostalih pratećih sadržaja koji čini prostornu, konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Trgovinski centar radi od 06,00 do 22,00 časa.

### **Član 10**

Privredna društva i preduzetnici koji se bave prodajom pogrebne opreme dužni su raditi svakog dana u intervalu od 07:00 do 20:00 h i obezbijediti dežurstvo svakog dana od 20:00 h tekućeg do 07:00 h narednog dana.

Obavještenje o dežurstvu mora biti istaknuto na vidnom mjestu prodajnog objekta i brojem telefona dežurnog radnika.

### **Član 11**

Privredna društva i preduzetnici koji gazduju pijacama, na kojima se vrši promet roba i usluga, dužni su da aktom o pijačnom redu urede radno vrijeme tako da bude u intervalu:

#### **Zelene pijace:**

od 07:00 do 20:00 h u ljetnjem,

od 07:00 do 19:00 h u zimskom periodu i

od 07:00 do 12:00 h nedjeljom i državnim praznicima

#### **Mješovite pijace:**

od 07:00 do 15:00 h radnim danima i

od 07:00 do 12:00 h nedjeljom i državnim praznicima

---

**Stočna pijaca:** od 06:00 do 13:00 časova u ljetnjem periodu, od 08:00 do 15:00 časova u zimskom periodu

Stočne pijace rade u danima u kojima odrede privredni subjekti koji njima gazduju, a što su obavezni vidno istaknuti na ulazu u stočnu pijacu.

### **Član 12**

Privredna društva i preduzetnici koji organizuju trgovinu na sajmovima, izložbama i drugim povremenim načinima trgovine, dužni su donijeti Odluku o rasporedu radnog vremena koja može biti u intervalu od 07:00 do 22:00 h.

### **Član 13**

Privredni subjekti koji se bave prodajom nafte i naftnih derivata (Benzinske stanice) rade svakog dana, i dužni su donijeti Odluku o rasporedu radnog vremena koja može biti u intervalu od 00:00 do 24:00 h.

## **3. Ugostiteljstvo i turizam**

### **Član 14**

Ugostiteljski objekat iz primarne i komplementarne grupe ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, utvrđen posebnim zakonom koji reguliše oblast turizma, radi svakog dana od 00,00 do 24,00 časa.

Ugostiteljski objekat za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića (klasični, specijalizovani i nacionalni restoran, konoba, caffebar, kafana, kafić, kafeterija, bistro pivnica, krčma, catering objekat, objekat brze hrane i objekat jednostavnih usluga - poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.), radi od:

od 06:00 do 24:00 h u ljetnjem i od 06:00 do 23:00 h u zimskom periodu

Za dane vikenda (petak i subota) i dane državnih praznika radno vrijeme je:

od 06:00 do 01:00 h narednog dana u ljetnjem periodu i od 06:00 do 24:00 h u zimskom periodu

Otvorene - ljetnje bašte koje rade u sklopu ugostiteljskih objekata iz stava 1 ovog člana rade od 06:00 do 24:00 h a za dane vikenda i dane državnih praznika od 06:00 do 01:00 h narednog dana.

Ukoliko u okviru objekta iz stava 1 ovog člana funkcioniše ugostiteljski objekat iz grupe objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića, isti je dužan svoje radno vrijeme uskladiti sa radnim vremenom definisanim u stavu 2 ovog člana za tu vrstu objekta.

### **Član 15**

Ugostiteljski objekat vrste diskop klub-bar i noćni klub-bar koji se nalazi u stambenoj i stambeno - poslovnoj zgradi, radi od 22:00 do 24:00 časa. a za dane vikenda i dane državnih praznika od 22:00 do 01:00 h narednog dana.

Disko klub i noćni klub koji se nalazi u poslovnoj zgradi, radi od 21:00 do 03:00 časa.

Objekti iz stava 1 i 2 ovog člana moraju imati adekvatnu izolaciju od buke, u skladu sa važećim propisima i pribavljenim dokazima nadležnog organa - sertifikat da čujnost ne prodire na otvoreni prostor.

### **Član 16**

Ugostiteljski objekat koji se nalazi u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se pretežno obavlja druga djelatnost (na aerodromu, autobuskoj i željezničkoj stanici, benzinskoj pumpi i trgovinskom centru), radi u skladu sa radnim vremenom objekta u kojem se nalazi.

### **Član 17**

Pravna lica, preduzetnici i drugi subjekti koji pružaju turističke usluge, radiće prema radnom vremenu utvrđenom odlukom ovlašćenog organa pravnog lica, preduzetnika i drugog subjekta u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom s tim da rad bude obezbijeđen u intervalu:

od 06:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 07:00 do 20:00 h u zimskom periodu.

Recepције hotela i sadržaji za smještaj gostiju mogu raditi u intervalu od: 00:00 do 24:00 h.

## **Produženo radno vrijeme**

### **Član 18**

Organ lokalne uprave nadležan za preduzetništvo, na zahtjev privrednog subjekta, može produžiti radno vrijeme, u objektima iz člana 14 stav 2 najduže za jedan sat u odnosu na radno vrijeme propisano istim, uz prethodno pribavljeni mišljenje stručne institucije o primijenjenim mjerama zaštite od buke, mišljenje Komunalne policije i organa državne uprave nadležnog za održavanje javnog reda i mira (u daljem tekstu: policija), da u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva nijesu preduzimane upravne mjere i radnje, odnosno mjere radi održavanja javnog reda i mira, saglasnost skupštine etažnih vlasnika za ugostiteljske objekte locirane u dijelu kolektivnih stambeno-poslovnih zgrada, odnosno saglasnost mjesne zajednice za objekte u naseljenim mjestima, a ne nalaze se u kolektivnim stambeno-poslovnim zgradama.

Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi se na period od 3 mjeseca i isto važi za dane vikenda i državne praznike.

Ovo rješenje se može produžavati na isti period, uz pribavljanje propisanih saglasnosti.

### **Član 19**

Produženo radno vrijeme može se odobriti ugostiteljskim objektima u kojima se organizuju proslave državnih i vjerskih praznika, matura, jubilarnih i sličnih proslava, najduže do 03,00 časa narednog dana, rješenjem organa lokalne uprave nadležnog za preduzetništvo.

Uz zahtjev za produženo radno vrijeme iz stava 1 ovog člana prilaže se sva mišljenja i saglasnosti iz člana 19 stav 1.

Zahhtjev se predaje najmanje pet dana prije dana za koji se traži produženje radnog vremena.

### **4. Zanatstvo**

### **Član 20**

Objekti u kojima se pružaju zanatske usluge radiće prema radnom vremenu utvrđenom odlukom poslovodnog organa privrednog duštva, odnosno preduzetnika u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom s tim da radno vrijeme bude u intervalu:

od 07:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 07:00 do 21:00 h u zimskom periodu

Zanatski objekti u kojima se obavlja proizvodnja hljeba i peciva - pekare, mogu raditi i duže od radnog vremena iz stava 1 ovog člana.

Privredna duštva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana zavisno od prirode djelatnosti, dužni su da pribave mišljenje stručnih institucija o primijenjenim mjerama zaštite od buke.

### **5. Kultura i sport**

### **Član 21**

Objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (biblioteke, čitaonice, bioskopi, muzeji i galerije) radiće po utvrđenom radnom vremenu poslovodnog organa u skladu sa opštim aktom u intervalu od 08:00 do 23:00 h.

### **Član 22**

Sportski objekat (košarkaški, fudbalski i teniski teren, balon sala, fitnes centar i slični objekti) radi od 06:00 do 24:00 časa u ljetnjem i od 06:00 do 23:00 časa u zimskom periodu.

### **6. Igre na sreću i zabavne igre**

### **Član 23**

Kazino i objekat u kojem se priređuju igre na sreću na automatima radi od 00:00 do 24:00 časa.

Objekat u kojem se priređuje tombola zatvorenog tipa radi od 07:00 do 24:00 h.

Objekat u kojem se priređuju kladiioničke igre radi od 08:00 do 23:00 časa.

### **Član 24**

Objekat u kojem se priređuju zabavne igre (računar, simulator, video- automat, fliper, bilijar i sl.) radi od 08:00 do 22:00 časa u ljetnjem i od 09:00 do 20:00 časova u zimskom periodu.

Ukoliko se zabavne igre organizuju u ugostiteljskim objektima, primjenjuju se odredbe ove odluke koje regulišu radno vrijeme tog objekta.

## Član 25

U koliko se kazino i drugi objekti u kojima se priređuju igre na sreću koji su definisani članom 22 ove odluke nalazi u okviru stambenih zgrada za obavljanje djelatnosti za koje su registrovani moraju imati atest od institucije ili ustanove koja je u Centralnom registru privrednog suda Crne Gore registrovana za izdavanje atesta kojima se utvrđuje nivo buke.

Privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje djelatnosti navedene u predhodnom stavu ovog člana u objektima koji se nalaze u okviru stambenih zgrada nivo buke ne smije biti preko granice koja je predviđena pozitivno-pravnim propisima.

## 7. Organi lokalne uprave, odjeljenja državnih organa i službe za pružanje usluga građanima

### Član 26

Organi lokalne uprave i područna odjeljenja državnih organa, radiće shodno propisima nadležnih organa lokalne uprave i nadležnih ministarstava.

Službe koje pružaju usluge građanima radiće shodno Odluci poslovodnog organa, u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, vodeći prevashodno računa da se zadovolje potrebe građana na području opštine Bijelo Polje.

## III NADZOR

### Član 27

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovodenjem ove odluke vrši komunalni inspektor, izuzev za prekršaje za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost inspektora u odgovarajućoj oblasti.

Komunalni nadzor i obezbjedjenje komunalnog reda u oblasti kontrole radnog vremena u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, vrši Komunalna policija.

## IV KAZNENE ODREDBE

### Član 28

Novčanom kaznom od 150 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ne doneše odluku o rasporedu radnog vremena i istu ne dostavi nadležnom organu (član 2 stav 1 i 2);
- ne doneše odluku o rasporedu kraćeg radnog vremena (član 3);
- ne doneše odluku o rasporedu radnog vremena za sezonski rad (član 4);
- objekti u kojima se vrši promet robe na malo i veliko, rade duže od propisanog radnog vremena;(član 7 stav 1 i 2);
- ne dostavi Odluku ovlašćenog organa pravnog lica, preduzetnika i drugog subjekta o produženom radnom vremenu, u roku od 3 dana, prije početka primjene iste, Službi za vršenje komunalnog nadzora (član 7 stav 3);
- ima dva ili više trgovinskih objekata na području opštine, ne odredi dežurne prodajne objekte neradnim danima i u dane državnih praznika (član 6 stav 1 i član 8 stav 1);
- ne istakne na vidnom mjestu svojih objekata obavještenje sa nazivom i adresom objekta koji radi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika (član 8 stav 2);
- ne doneše odluku o rasporedu radnog vremena i ne radi u vremenu određenom ovom odlukom (član 9);
- objekti koji se bave prodajom pogrebne opreme i pružanjem pogrebnih usluga ne rade svakog dana u propisanom intervalu i ne obezbijede dežurstvo svakog dana u propisanom intervalu (član 10 stav 1);
- obavještenje o dežurstvu ne istakne na vidnom mjestu prodajnog objekta i broj telefona dežurnog radnika (član 10 stav 2);
- gazduje pijacom na kojima se vrši promet roba i usluga, aktom o pijačnom redu ne uredi radno vrijeme u propisanim intervalima (član 11);

- ne donese odluku o rasporedu radnog vremena za organizaciju trgovine na sajmovima, izložbama i drugim po vremenim načinima trgovine (član 12);
- ne donese odluku o rasporedu radnog vremena za prodaju nafte I naftnih derivate (član 13);
- objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge rade duže od propisanog radnog vremena (član 14 stav 2);
- noćni klub, bar i drugi ugostiteljski objekti sa radnim vremenom isključivo noću rade duže od propisanog radnog vremena (član 15);
- ne radi u skladu sa radnim vremenom objekta u kojem se nalazi (član 16);
- pruža turističke usluge duže od propisanog radnog vremena (član 17);
- pružaju ugostiteljske usluge jedan sat duže od propisanog radnog vremena bez rješenja organa lokalne uprave nadležnog za preduzetništvo (član 18 stav 2);
- ugostiteljski objekti u kojima organizuju proslave državnih i vjerskih praznika, matura, jubilarnih i sličnih proslava rade u produženom radnom vremenu bez rješenja organa lokalne uprave nadležnog za preduzetništvo (član 19);
- objekti u kojima se pružaju zanatske usluge rade duže od propisanog radnog vremena (član 20 stav 1);
- objekti u kojima se priređuju zabavne igre rade duže od propisanog radnog vremena (član 23 stav 1).
- objekti u kojima se priređuju zabavne igre (računar, simulator, video- automat, fliper, bilijar i sl.) rade duže od propisanog radnog vremena (član 24);

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.000 eura.

Za prekrašaje iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.

## **V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 29**

Privredni subjekat koji vrši djelatnosti iz člana 1 ove odluke, dužan je da uskladi radno vrijeme sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu iste.

Odluka o rasporedu radnog vremena iz člana 2 stav 1 ove odluke dostavlja se Komunalnoj policiji u roku od 8 dana od dana usklađivanja.

### **Član 30**

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 14/14).

### **Član 31**

Upravni postupci za izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme, započeti prije stupanja na snagu ove odluke, okončaće se u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 14/14).

### **Član 32**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

**Broj: 02-\_\_\_\_\_**

**Bijelo Polje, \_\_\_\_\_.2018. godine**

**Skupština opštine Bijelo Polje**

**Predsjednik,**

**Džemal Ljušković, s.r.**